



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION  
NOVEMBER 2024

**SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: PAMPIRI YA II  
SETSWANA FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER II**

**MARKING GUIDELINES**

Nako: 2½ Diura

Maduo: 100

---

**These marking guidelines are prepared for use by examiners and sub-examiners, all of whom are required to attend a standardisation meeting to ensure that the guidelines are consistently interpreted and applied in the marking of candidates' scripts.**

**The IEB will not enter into any discussions or correspondence about any marking guidelines. It is acknowledged that there may be different views about some matters of emphasis or detail in the guidelines. It is also recognised that, without the benefit of attendance at a standardisation meeting, there may be different interpretations of the application of the marking guidelines.**

---

**KAROLO A                    DIKWALO TSA PADI**

**POTSO 1                    DIKWALO**

1.1    1.1.1    Kwa Phiritshweu

1.1.2    Matsetseleko le Kukama

1.1.3    Bokamoso le Maphakela

1.1.4    O ne a se na ngwana wa mosimane./ Matsetseleko o ne a nyetse morwadia kgosi./ Kgosi o ne a mo tshepa thata ka gonne o bone gore a ka tlhokomela morafe wa gagwe. O ne a setse a tsofetse

1.1.5    O tsentse motlakase. O baakantse ditsela a tsenya sekontiri. O tsentse dipeipi tsa metsi le dipale tsa tlhaeletsano.  
(Tshwaya di le pedi fela.)

1.1.6    Ee, Matsetseleko o feleleditse a goditse molelo kwa Phiritshweu yotlhe ka gore o feleleditse a tsentse motlakase mo Phiritshweu./

Nnyaya, Matsetseleko ga a ka a gotsa molelo kwa kgosing ka gonne o ne a tshaba kwa gae a tshaba go nna mogotsi wa molelo.

1.1.7    Nnyaya, Matsetseleko o ne a batla go tswelletsa dithuto ke ka moo a feleleditseng a tshabile go nna mogotsamolelo.

Ee, Matsetseleko o feleditse a bone motho yo a mo tlhomolang mmutlwa e leng rre Segonyamatlho ka gonne o ne a mo tshegets a mo go sengwe le sengwe seo a neng a elets a go se dira mo botshelong jwa gagwe./ Mmaagwe Matsetseleko o ne a mo tlhomola mmutlwa ka gonne o ne a mo solofetsa gore setlhare seo se neng se tlhogisa mmutlwa o o neng o mo tshabile se robetse, e bile mmutlwa oo o ka se tlhole o tlhoga gape, o mo solofetsa gore o tlaa mo ema nokeng ka dinako tsotlhe kwa ntle ga sekgorelets a sepe.

1.1.8    Ke ne ke ka dira tiro eo fela ka gonne ke motsadi wa me o itse seo se ntshiametseng jaaka ke le ngwana wa gagwe./ Ke ne ke tlaa gana go e dira mme ke bolelele kgosi maikutlo a me./ Ke ne ke tlaa kopa thuso kwa molaong gore ba itsise rre fa a gataka ditshwanelo tsa me./ Ke ne ke tlaa tshaba kwa gae gore ke kgone go nna seo ke eletsang go nna sona mo botshelong./ Ke ne ke tlaa kopa balosika go nthus a.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko)

1.2    Semelo sa ga Matsetseleko. (Ka dintlha di le tlhano fela.)

- O sephiri – O fitlhela batho fa a ratana le Palesa.
- O pelokgale – O tshaba kwa lapeng a sa itse gore o ya kwa kae.
- O a tshepagala – O dira ka go tshepagala kwa ga rre Segonyamatlho.
- O na le lerato la nnete – O ratana le Palesa a le esi fela mo botshelong jwa gagwe.

- O senatla mo tirong – O dira kwa moepong le kwa lebenkeleng la ga rre Segonyamatlho.
  - O maaka – O ipitsa J. Job Dikgole e se leina la gagwe la nnete.
  - O botlhale – O kgona go rutwa a bo a ruta ba bangwe kwa moepong.
  - Ga a ineele bonolo – Fa rraagwe a batla gore e nne mogotsamolelo ga a ineele, o tshaba kwa gae.
  - O maitseo – Ga a arabise bagolo bogolo o a tshaba a sa arabisane le rraagwe./Fa kalatšhane a mo neela diranta di le masome a mararo o phaphata diatla pele a amogela madi.
  - O na le malebogo – O a phaphata fa a newa madi.
  - O boi – O palelwa ke go itlhomola mmutlwa.
  - O boitshwarelo – O itshwarela rraagwe le fa a setse a tlhokafetse.
  - O boikanyego – O direla rre Segonyamatlho ka botswapelo le botshepegi.
  - O boteng – O paletswe ke go bolelela Palesa gore o nna kwa kae.
- (Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko)  
(Tshwaya di le tlhano fela)

- 1.3 Matsetseleko o ne a ntse a ipotsa dipotso gore o kwa kae le gore go diragala eng fa baaki ba babedi ba goroga fa thoko ga bolao ba gagwe.
- Yo mongwe a mo tshwara mo phatleng go utlwa mogote wa mmele wa gagwe mme yo mongwe a mo tsepa ka lomao mo letsogong la molema.
  - O ne a botsa baaki gore go diragala eng mme yo mongwe wa baaki a mo raya a re a se tshwenyege o tlaa tlhaloganya moragonyana gore ke eng a le foo.
  - Morago ga lemao o ne a ikela ka boroko mme a thanya morago ga diura di le robongwe a fegelwa thata.
  - O ne a tswa mo torong e e tshosang ya kotsi ya sejanaga.
  - E ne ya nna gona fa tlhaloganyo ya gagwe e buile jaanong a itse sentle gore o batla eng mo bookelong.
  - O ne a utlwa setlhabi se mo tsepa mo dikgopong a lemoga fa ane a gobetse thata.
  - O ne a leka go fologa bolao jwa bookelo a lemoga fa leoto la gagwe la moja le golegeletswe mo bolaong jwa gagwe, a itse gore tseo ke dinyana dikgolo di etla.
  - Ngaka ya gagwe e ne ya goroga ya dumedisa Matsetseleko ka maitseo a a feteletseng.
  - A mmolelela gore o a mo lebogisa gonne o fodile fela ga a ka ke a mo golola gore a ye gae ka gonne o mo diatleng tsa mapodise.
  - Monna wa lepodise a goroga a golola Matsetseleko fa a neng a bofeletswe gona ntle le go mo dumedisa.
  - Diaparo tsa ga Matsetseleko di ne di tlhatswitswe di siditswe.
  - O ne a apara a leba kwa sejanageng sa mapodise.
  - O ne a tsamaya ka bonya thata maoto a santse a sule le bogatsu ka go robala sebaka.
  - Monna wa lepodise ga a ka a mmofelela a bona gore a ka wa nako nngwe le nngwe.
  - Bathati ba ga Matsetseleko kwa moepong le Segonyamatlho ba lekile ka bojotle go tlhola Matsetseleko kwa bookelong fela ga retela.
  - Ba bolelelwa fa e le senokwane e bile a se mo seemong sa go ka bonwa.

- Segonyamatlho o ne a utlwile botlhoko thata ka a itse gore Matsetseleko ga a golagane gope le bonokwane jo bo dirilweng.
- Matsetseleko a tsewa a isiwa kwa kgolegelong ya Donkermag.
- O ne a le ka fa tlase ga tlhokomelo ya mapodise le ngaka.
- Setsokotsane o ne a mmotsa gangwe le gape ka tiragalo eo fela Matsetseleko a mmolelela fa a sa itse sepe ka kgobalo ya ga Bra Boots.
- O ne a sa dumele Matsetseleko fela a re go tlaa emelwa Bra Boots a tswa kwa bookelong ke ene a tlaa buang gore go diragetse eng.
- Bra Boots o ne a gololwa kwa bookelong.
- Letsatsi la tsheko la goroga, go ne go tletse e kete ke phitlho ya kgosi kgotsa moletlo mongwe.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko)

(Tshwaya di le 15 fela)

- 1.4
- Mmathapelo o ne a leba kwa dithutong tsa gagwe jaaka gale.
  - O ne a fetela kwa phaposing ya borutelo a baya kgetsana ya gagwe ya dibuka le didiriswa tse dingwe.
  - O ne a betsega a leba kwa kamotshaneng ya ga Baagileng.
  - A fitlha a konyakonya go fitlha monwana o hibila.
  - A boela morago a tlhola sejanaga sa ga Baagileng a fitlhela se se yo fa a tlholang a paka gona a makala mme a ipolelela gore gongwe o romilwe felo gongwe ke bathati ba sekolo.
  - Seo se ne sa makatsa Mmathapelo thata.
  - E rile ka nako ya go kgwa mowa e ka nna ka ura ya bolesomelebongwe ke fa Mmathapelo a betsega a leba kwa kantorong ya batlhatlheledi go botsa gore Baagileng o ka tswa a le kae.
  - O boditse batho ba le bantsi fela go se yo o nang le ntlha.
  - Mo a reng o a itlhoboga teng mme Mmalebotsa Mogorosi motlhatlheledi yo mogolo mo kantorong a mo fa karabo e e maleba.
  - O ne a mo itsise fa Baagileng a romilwe ke kgosi Kgololo go ya go mo emela kwa dikgaisanong tsa dipuisano tsa boPalesa kwa Tshwane.
  - O ne a leboga a setse a tswile ka mojako a ipotsa gore ke goreng Baagileng a sa mmolelele kgang e, e bile e le ya tsala ya gagwe.
  - O ne a tsena mo phaposing a tsaya ditlamelwana tsa gagwe a betsega a leba gae.
  - Ga a ka a senya nako kwa gae o fitlhile a itatlhela mo metsing a tlhapa sešwa a itshasa dikonkosi le dinkgisamonate a ntse a tenegile.
  - A tsaya mosese wa gagwe o montle wa moletlo wa maitseboa le ditlhako tsa teng, diaparo tsa ka fa teng le dilo tsa go tlhapa mme a betsega a leba kwa Tshwane.
  - O ne a tsamaya a gatela godimo a lebile kwa dipalangweng tsa botlhe.
  - O ne a ema foo a thulanya dirope e kare ngwana a tshubiwa ke moroto mme go se jalo.
  - O ne a fela pelo gore dipalangwa di tla leng.
  - E ne e ka nna ka ura ya bongwe le halofo fa serori sa botoro se tlhaga kwa pelenyana se tla se tsositse lerole.
  - A tsholetsa seatla sa ema a itatlhela kwa pele sa boa sa betsega gape.
  - Go ne go sa itse ope gore se ya kae.
  - O ne a sokotse jalo mme morago a fitlha kwa Tshwane.
  - O tsamaya jaana a le mo motlhaleng wa ga Baagileng.

- A goroga jalo kwa go neng go tshwaretswe moletlo gona, a goroga a bolailwe ke tlala e bile a lapile thata.
- O ne a na le pelaelo ya gore go sengwe seo Baagileng a mo fitlhelang sona.
- Go ne ga goroga mosimane wa setheo sa tshireletso a setswe morago ke Mmathapelo.
- Mosimane a laetswe go tlisa Mmathapelo foo go tla go kopana le Baagileng le Palesa.
- Ka go tlhoka lesego ba fitlhela moletlo o fedile.
- Mosimane mongwe a ba tlhabe botlhale gore ba ye go tlhola kwa lefelong leo Baagileng a gorogetseng kwa go lona e leng Kopadilalelo City Lodge.
- Fa ba fitlha koo Mmathapelo o tsamaela ka bonako jaaka e kare o itse kwa a yang teng.
- Monna wa mosweu o ba bolelela palo ya kamore ya ga Baagileng e leng 34.
- Mmathapelo ga aka a re ka moso a ba tlogela foo, a tsamaya a ntse a lebeletse dinomere tsa mejako go fitlha a tsena kwa 34.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko)

(Tshwaya di le 20 fela)

**KAROLO B                    DIKWALO TSA TIRISANO TSE DILEELE**

**POTSO 2                    LEKWALO LA SEMMUSO/BOTSALANO**

**2.1    LEKWALO LA SEMMUSO**

Lekwalo la mofuta o, ke lekwalo le le kwalelwang setheo sengwe se se rileng. Mokwadi a ka kopa sengwe e ka nna phatlhatiro kana thuso ya mokgwa mongwe, e ka nna go akgola, go tthagisa ngongorego kgotsa go tshikinya sengwe mo setheong seo.

<b>Lekwalo la semmuso</b>	<b>Dintlha tse di solofetsweng</b>
Motlhatlhojwa a kwalele lebenkele la Zara a ngongorege ka badiri ba ba ganang go tsaya phefumu (senkgisamonate) se a se rekileng mo go bona morago ga letsatsi morago ga go fitlhela go sena sepe mo lebotlolong la teng.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motlhatlhojwa a tthalose mabaka a a mo pateleditseng go kwala lekwalo le.</li> <li>• Motlhatlhojwa a tthagise letlha le a rekileng phefumu ka lona.</li> <li>• A tthagise maikutlo a kutlobotlhoko ka go se tshwarwe sentle ke badiri.</li> <li>• Motlhatlhojwa a bontshe ditiro tsa go sa tshwarwe sentle.</li> <li>• A khutlise ka go kopa batsamaisi-bagolo go tsaya dikgato tse di maleba.</li> </ul>

Kaedi ya go tshwaya: lekwalo la semmuso

- Motlhatlhojwa a kwale diaterese di le pedi le letlha ka botlalo mo atereseng ya ntlha.
- Ditumediso di supe gore ke lekwalo la semmuso.
- Setlhogo se tihagelele go thusa go tthaloganya diteng tsa lekwalo.
- Dinomoro tsa mogala tsa mokwadi di tihagelele.
- Dintlha di bontshe ngongorego.
- Bokhutlo e nne jo bo amogelesegang.
- Motlhatlhojwa kwa bofelong a ka tthagisa mafoko a a latelang: weno / Ka boikokobetso.
- Motlhatlhojwa a tthagise leina la gagwe le sefane, mme a saene.

**KGOTSA**

## 2.2 LEKWALO LA BOTSALANO

Lekwalo la mofuta o, ke lekwalo le o tseelang mongwe kgang/motlotlo.

E ka nna tsala ya gago kgotsa mongwe wa lesika yo o mo itseng thata.

<b>Lekwalo la botsalano</b>	<b>Dintlha tse di solofetsweng</b>
Motlhatlhojwa a kwalele tsala ya gagwe lekwalo a mmolelele gore HIV ga e bolae.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motlhatlhojwa a rotloetse tsala ya gagwe gore a ikamogele.</li><li>• A se tshwae ope phoso ka bolwetse ba gagwe.</li><li>• Ga se ene fela a nang le HIV.</li><li>• A nwe ditlhare ka nako.</li><li>• A je dijo tse di nang le dikotla.</li><li>• A ikatise ka dinako tsothle.</li><li>• Mokwadi a tlhagise maikutlo a gagwe ka HIV.</li></ul>

Kaedi ya go tshwaya: lekwalo la botsalano

- Motlhatlhojwa a kwale aterese le letlha ka botlalo.
- Ditumediso di supe botsalano.
- Matseno a nne maleba le setlhogo.
- Diteng di bontshe fa o sa atlhole yo o mo kwalelang.
- Motlhatlhojwa kwa bofelong a ka tlhagisa mafoko a a latelang: (Ke nna / Weno / Tsala ya gago, bokhutlo bo laolwa ke kamano ya mokwadi le mokwalelwa, jj).
- Motlhatlhojwa a tlhagise leina la gagwe kwa ntle ga sefane.
- Bokhutlo e nne jo bo amogelesegang.

**RUBORIKI YA TLHATLHOBO YA SETLHANGWA SA TIRISANO SE SELEELE SA PUO TLALELETSO YA NTLHA**

Ditlhokego	Phitlhelelo ka dinaledi 15–18	Phitlhelelo ka matsetseleko 11–14	Phitlhelelo ka tekano 8–10	Phitlhelelo e e tlaaelang 5–7	Ga a fitlhelela 0–4
<p><b>Diteng, thulaganyo le sebopego</b></p> <p>Tsibogela le dikakanyo kokoanyo ya dikakanyo gore go rulaganngwe maitlhom, baamogedi, diponagalo/ melawana le tiriso</p> <p><b>18</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tsibogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa se se lebeletsweng ka gale.</li> <li>Dikakanyo tse di bothale tse di gamogileng.</li> <li>Kitso e e tseneletseng ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa.</li> <li>Kwalo e e tsepameng.</li> <li>Diteng le dikakanyo di lomagane.</li> <li>Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile dintlha tsothle di tshegetsang setlhogo.</li> <li>Sebopego se se maleba gape se nepagetse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tsibogelo e ntle tota e e bontshang kitso e ntle ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa.</li> <li>E tsepame – ga e a fapoga setlhogo.</li> <li>Diteng le dikakanyo di lomagane, dintlha tse di thadisitsweng sentle gape di tshegetsang setlhogo.</li> <li>Sebopego se se lolameng ka diphoso tse dinnye.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tsibogelo e e lekaneng e e bontshang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa.</li> <li>Go na le tsepamo e e rileng go na le go eta e fapoga mo setlhogong.</li> <li>Diteng le dikakanyo di lomagane mo go utlwalang.</li> <li>Dintlha dingwe di tshegetsang setlhogo.</li> <li>Sebopego se se maleba ka kakaretso fela go na le go sa nepagale go go rileng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tsibogelo e e kwa tlase e e supang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa.</li> <li>Ga e a tsepama ka gotlhe, mme lekwalo le fapogile setlhogo.</li> <li>Diteng le dikakanyo ga di lomagane ka gale, ke dintlha tse di mmalwa tse di tshegetsang setlhogo.</li> <li>Tiriso e e phatlhaletseng ya melawana ya sebopego.</li> <li>Go tlodisiwa matlho go go tseneletseng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tsibogelo e senola go tlhoka kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa.</li> <li>Bokao jo bo kgoreletsegileng ka go fapoga setlhogo go go feteletseng.</li> <li>Ga gona tomagano ya diteng le di kakanyo.</li> <li>Ke dintlha di le mmalwa fela tse di tshegetsang setlhogo.</li> <li>Ga go a dirisiwa melawana ya sebopego.</li> </ul>
<p><b>Puo, setaele le go tsereganya/runa</b></p> <p>Segalo, rejisetara, setaele, maitlhom, baamogedi le tiriso, tiriso ya puo le melawana. Tlhopho ya mafoko matshwao a puiso le mopeleto.</p> <p><b>12</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di lolameng thatathata le maitlhom, baamogedi le tiriso.</li> <li>Thutapuo e nepagetse e bile e agegile sentle.</li> <li>E e se nang diphoso gotlhelele.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di lolameng thata le maitlhom, baamogedi le tiriso.</li> <li>Thutapuo e nepagetse ka kakaretso e bile e agegile sentle.</li> <li>Tlotlofoko e e siameng tota.</li> <li>Bogolo ga gona diphoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maitlhom, baamogedi le tiriso.</li> <li>Go diphoso dingwe tsa thutapuo.</li> <li>Tlotlofoko e e lekaneng.</li> <li>Diphoso ga di kgoreletse bokao.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di fosagetse go le gonnye go maitlhom, baamogedi le tiriso.</li> <li>Thutapuo e e sa lolamang ka diphoso tse dintsi.</li> <li>Tlotlofoko e e lekanyeditsweng.</li> <li>Bokao bo kgoreletsegile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di tsamaisane le maitlhom, baamogedi le tiriso.</li> <li>E phephatha ka diphoso gape e tlhakatlhakane.</li> <li>Tlotlofoko ga e maleba go maitlhom.</li> <li>Bokao bo kgoreletsegile tota.</li> </ul>
<b>SEELO SA MADUO</b>	<b>25–30</b>	<b>19–23</b>	<b>14–17</b>	<b>9–12</b>	<b>0–7</b>

## KAROLO C

### POTSO 3 DIKWALO TSA TIRISANO TSE DIKHUTSHWANE

#### TSA BOTSHELO JWA MOSWI

Ke tshedimosetso e e tthagisitsweng ka botlalo fela e le khutshwane, ka ga botshelo jwa yo o tlhokafetseng.

Tsa botshelo jwa moswi	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa a thuse ba losika ka go kwala tsa botshelo jwa moswi ba rakgadiagwe yo a tlhokafetseng morago ga bolwetse jo boleele jwa kankere.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motlhatlhojwa a latele sebopego sa go tthagisa setlhangwa se ka tlhomamo.</li> <li>Motlhatlhojwa a tthagise gore loso lwa rakgadiagwe le bakilwe ke eng.</li> <li>A boleele gore o tlhokafetse leng.</li> <li>A dirise puo e e bonolo e bile e tthaloganyega.</li> </ul>

Kaedi ya go tshwaya: tsa botshelo jwa moswi

- Motlhatlhojwa a tthagise tshedimosetso ka dintlha tse di latelang:  
Leina la moswi, letlha la botsalo, batsadi ba moswi, boagi, dithutego, tiro, seabe mo setšhabeng, kemo ya nyalo, palo ya bana, o bolailwe ke eng, jj.
- Motlhatlhojwa a neelane ka tshedimosetso ka botlalo, fela e nne e e maleba.

Dintlha tse di solofetsweng	Kabo ya maduo
Leina la moswi	1
Letlha la matsalo	1
Batsadi ba moswi	1
Boagi	1
Dithutego	1
Tiro	1
Seabe mo setšhabeng	1
Kemo ya nyalo	1
Palo ya bana	1
O bolailwe ke eng	
O tlhokafetse leng	1
<b>Maduo otlhe</b>	<b>10</b>

**Matshwao a go tshwaya lekwalo la botsalano le la semmuso/botshelo jwa moswi**

- Go kopanya lefoko =  $\cup$  a  $\cap$  tumetse
- Thalelo mokwalo o o fosagetseng = tsjla – tsela
- Kgaoganya mafoko = / e/bile = e bile
- Tlogelo ya lefoko =  $\wedge$  s<sup>kolo</sup> = sekolo
- Tshimilogo ya mola kgotsa temana // kgotsa =
- Go sa tlole mola =  $\neq$
- Go tlosa noko kgotsa tlhaka e e fosagetseng =  $\cup$  Tsjl = tsotlhe

**Maduo otlhe: 100**